



ESCOLA RUDA -Z.E.R. VAL D'ARAN

c/ Des estudis, s/n
25598 SALARDÚ

AUTORIZACION EDUCACION FISICA

Eth/era Sr/a damb
DNI pair/mair der escolan
autorize ath/ara sòn/ua hilh/a a :

Gésser dera escòla pendent es ores d'Educacion Fisica (ath long de tot eth cors),
acompanhat solet pera mèstra especialista, entà poder realizar era classa en
poliesportiu.

Atau madeish, hèr extensiu a aquesta autorizacion as decisions
medico-quirurgiques de besonh en cas d'urgència, sus era direccion facultatiua
adequada.

Atau coma, autorize ath professorat a préner es decisions de besonh entà qu'era
convivència se desvolope en un clima de companherisme e respècte que li son
pròpies.

Signatura deth pair/mair/tutor:

Data:

Document valid entà tota era escolarizacion



GENERALITAT DE CATALONHA
DEPARTAMENT D'EDUCACION
Servei Territoriaus a Lhèida



ESCOLA RUDA -Z.E.R. VAL D'ARAN
c/ Des estudis, s/n
25598 SALARDÚ